



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MARAGADZA

MULINGO WA LUSHAKA WA NWAHA NGA NWAHA WA 2014 GIREIDI 2 TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI MULINGO

MARAGA: 30

TSHIFHINGA: AWARA 1

VUNDU _____

TSHTIRIKI _____

LIISELA _____

DZINA LA TSHIKOLO _____

NOMBORO YA EMISI (didzhiti dza 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GIREIDI (Tsumbo: 2A) _____

TSHIFANI _____

DZINA _____

MBEU (□)

MUTUKANA	
----------	--

MUSIDZANA	
-----------	--

DUVHA LA MABEBO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Mulingo uyu u na masiařari a 12 hu songo katelwa siařari ja nga nnđa.


Ndaela kha mudededzi:

1. Kha vha vhalele vhagudi mbudziso iwe na iñwe nga u ongolowa nahone zwi tshi pfala.
2. Kha vha vhale mbudziso luvhili, ngeno vhagudi vha tshi khou tevhedzela kha zwibugwana zwavho.
3. Kha vha vha ñee tshifhinga tsha u ñwala phindulo nga vhone vhañe kha zwikhala zwo ñewaho.
4. Musi vho no fhedza, vhone kha vha ise phanda na u vha vhalela mbudziso i tevhelaho.
5. Kha vha ite ngauralo u swikela kha mbudziso ya u fhedzisela.
6. Mulingo uyu u na maraga dza 30.
7. Tshifhingatiwa tsha mulingo ndi minetse ya 60.

Ndowendowe dza u rangela:

- I. Tingaledzani ledere li re nthha ha phindulo yone.


Heyi ndi ...



A	B	C	D
tshimange.	kholomo.	khuhu.	mmbwā.

2. Swayani nga tshifhambo (x) kha tshibogisi tshi re tsini na phindulo yone.

Heyi ndi ...




tshimange.	
mbevha.	
mmbwā.	
kholomo.	x

Kha thesite yaṇu ni ḫo fhindula dziṇwe mbudziso nnzhi dzi fanaho na dze na fhindula zwenezwino.

Mulingo u thoma kha siaṭari ji tevhelaho.

I. Sedzani tshifanyiso tshi re afho fhasi.

I.I Tingaledzani phindulo yone.



Iyi ndi ...

A kholomo.

B khanga.


C khuhu.

D khavhishi.

I.2 Nangani phindulo yone kha tshibogisi i yelanaho na tshifanyiso.

Nwalani ipfi ilo kha mutalo fhasi ha tshifanyiso.

vhuswa	vhula	vhurotho	vhuotho
--------	-------	----------	---------



Uvhu ndi

I.3 Tingaledzani ledere li re na phindulo yone.

Goloi i na ... mana.

- A mavhala
- B mavhili
- C mavhungo
- D mavhende

Vhalani tshitiori ni fhindule mbudziso 2-8 nga afho fhasi.

Tshikolo tsha phuraimari ya Tshigodini tsho dalelwa nga dziinwe phuraimari u tamba mutambo wa bola ya milenzhe. Vhatukana na vhasidzana vha murole wa vhuvhili vho vha vho takala vhukuma.

Khoutshara u vhona uri vhana vha ite ndowendowe quvha jinwe na jinwe. Khoutshara u lidza tshitiriri. Nwana muinwe na muinwe u tea u gidima a tshi fhufha nga vhili nga nthi na nga fhasi a kona u dzula kha tshidulo. Khoutshara a ri "No konesa!"

Vhatukana na vhasidzana vha phuraimari ya Tshigodini vho kunda zwikolo zwothe kha mitambo ya bola ya milenzhe. U shumesa havho ho ho vha vhuyedza. Vho vha vho takalesa ngauri vho wina khaphu khulwane.

Vhana vho farwa zwavhuvi vhengeleni ja tshikolo.

Khoutshara o vha nea matshipisi, tshizi, dzhusi ya mitshelo na vhurotho ha goroi.

2. Swayani nga tshifhambano (x) tsini na phindulo yone.

Thoho (dzina) la khwiñesa la tshitiori itshi ndi ...

Mutambo wa tshikolo.	
Mutambo wa kilasi.	
Mutambo wa bola ya milenzhe.	
Mutambo wa netibola.	

3. Swayani nga tshifhambano (x) tsini na tshibogisi tshi re na phindulo yone.

Ndi nnyi we a itisa vhana ndowendowe duvha linwe na linwe?

Vhatukana	
Vhasidzana	
Thohoyatshikolo	
Khoutshara	

4. Fhedzisani fhungo.

Tshikolo tsha phuraimari ya tsho
farelwa khatsho mitambo ya bola ya milenzhe.

5. Sumbedzani u tevhekana hone ha zwiwo kha tshitor iitshi.
Nomborani mafhungo 1-4 kha zwibogisi.

Vhana vho farwa zwavhuđi.	
Phuraimari ya Tshigodini yo wina mutambo wa bola.	
Phuraimari ya Tshigodini yo dalelwa u tamba bola ya milenzhe.	
Khoutshara o itisa vhana ndowendowe ḋuvha linwe na linwe.	

6. Swayani nga tshifhambaro (x) kha tshibogisi tshi re tsini na phindulo yone.

Vhana vho wina mutambo ngauri ...

vho ita ndowendowe ḋuvha na ḋuvha.	
khoutshara o lidza tshitiriri.	
vhana vho vha vho takalesa.	
vho takadzwa vhengeleni ja tshikolo.	

7. Swayani nga tshifhambo (x) kha tshibogisi tshi re tsini na phindulo yone.

Vhasidzana na vhatukana vho vha vho takala ngauri ...

vho ita n̄dowendowe ḫuvha na ḫuvha.	
vho wina khaphu khulwane.	
khoutshara o vha thusa.	
a vho ngo ḫiphina vhengeleni.	

8. Fhindulani mbudziso dzi re afho fhasi.

Nwalani phindulo kha mitalo.

- 8.I Ndi zwifhio zwo ni takadzaho kana zwi songo ni takadzaho kha tshiṭori itshi?

.....

8.2

Ndi ngani ni tshi ralo?

.....

.....

9. Tingeledzani ledere lone.

Ndi jifhio ipfi ji amba ho zwi no fana na 'edela'?

- A vuwa
- B takala
- C lala
- D gidima

10. Nwalani phindulo yone kha mutalo.

Lifhambanyi ja 'vhusiwana' ndi

II. Tingeledzani ledere ji re na phindulo yone.

II.1 Magi a re ...isimani a a rothola.

- A sh
- B tsw
- C ts
- D tsh

II.2 Muloro wa mugudisi ndi u ri thi.... i wine.

- A mu
- B vha
- C tsi
- D sho

12. Sedzani girafu ni kone u fhindula mbudziso dzi re nga fhasi.

Gireidi 2 Hu rengiswa zwikontsi					
5					
4					
3					
2					
1					
Maðuvha	Musumbuluwo	Łavhuvhili	Łavhuraru	Łavhuña	Łavhuñanu

12.1 Tingaledzani ḥedere ji re tsini na phindulo yone.

Ndi nga ɖuvha ḥifhio je vha rengisa zwikontsi zwinzhisa?

- A Musumbuluwo
- B Łavhuvhili
- C Łavhuraru
- D Łavhuña

12.2 Tingaledzani ḥedere ji re na phindulo yone.

Ndi nga ɖuvha ḥifhio je vha rengisa zwikontsi zwitukusa?

- A Musumbuluwo
- B Łavhuvhili
- C Łavhuraru
- D Łavhuña

- I2.3 Tingaledzani ledere li re tsini na phindulo yone.
Ndi gireidi ifhio yo rengisaho zwikontsi?
A 3
B 4
C 1
D 2
- I3. Tingaledzani ledere li re tsini na phindulo yone u fhedzisa fhungo.
Ruļa iyi ndi ...
A yanu.
B tshawe.
C tshashu.
D wawe.
- I4. Nwalululani mafhungo a tevhelaho.
Thomani nga maipfi e na newa.
- I4.1 Aluwani u ya tshikoloni.
Mulovha
- I4.2 Fhatuwani u vhala bugu.
Matshelo

15. Nwalululani mafhundo.

15.1 Dzhenisani zwiga zwa u vhala zwivhili kha fhungo li re afho fhasi.


Tshinakaho u la ñama mitshelo na miroho vhege iñwe na iñwe.

15.2 Dzhenisani tshiga tsha u vhala tshithihi kha fhungo li re afho fhasi.

Ni a takalela bola ya milenzhe naa


16. Dzina ndi ipfi line ra vhidza ngalo tshithu.

Sedzani kha tshifanyiso ni dzhenise dzina lone.



..... tshi dzula madini na shangoni.

17. Nwalani phara ya mafhungo 5-8 nga ha tshifanyiso tshi re afho fhasi.



THANGANYELO: 30

